


NKUNGUHATO WO DYONDZISA LOWU PFUXETIWELE WA 2021- 2023

GIREDI YA 5 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA



GIREDI YA 5 KOTARA YA 1

VUSWI KOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p align="center">VHIKI RA</p> <p align="center">1 – 2</p>	<p>U yingisela kutani a angula eka xitori</p> <p>Xitshuriwa xo huma ebukwini kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: ku bvumba • Humesa hungunkulu na ku nyika voxokoxoko byo karhi • U yelananisa na vutomi bya wena • U kanela na ku nyika mavonelo ya wena 	<p>U hlaya xitori</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bvumba ku suka ka nhlokomhaka na swifaniso • U tirhisa maqhinga yo hlaya: ku bvumba, vuthala bya mahungu • Kanela ntivomarito ku suka eka xitshuriwa • Kanela mongo, mbangu na swimunhuhatwa • Humesela matitwelo na mavonelo ya yena • Teka xiave eka mikanerisano • Kanela hi swivangelo na switandzhaku eka xitori • Tirhisa dikixinari ku ndlandlamuxa ntivomarito 	<p>U tsala xitori (nhlamuselo/ ndzungulo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlawula vundzeni lebyi faneleke xikongomelo • Tirhisa rirmi leri faneleke na xivumbeko xa xitshuriwa • Tirhisa xivumbeko lexi lulameke • U tsala nhlokomhaka ya xivulwa a katsa vuxokoxoko lebyi yelanaka ku vumba ndzimana leyi khomaneke • U tirhisa ntivoririmi leri faneleke, mapeletelo na mahikahatelo • Tirhisa dikixinari eka mapeletelo na ku ndlandlamuxa ntivomarito • Tirhisa minkarhi ya maendli yo tika <p>Tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • U bubutsa mianakanyo hi ku tirhisa mimepe ya miehleketo • U humesa mpfapfarhuto wo sungula • Ku pfluxeta • U hlerisisa • U tsala mpfapfarhuto wo hetelela • U andlala mpfapfarhuto wo hetelela lowu baseke no hlayeka 	<p>Mpimo wa ntirho wa rito: mavitavito ma mavitaswilo, swirhangiswa maviti na swilandzi</p> <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa: Nkarhi lowu hundzeke</p> <p>Nhlamuselo ya rito: vamavizweni</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: hiko, hefemulo, mintshaho na matirhiselelo ya dikixinari</p>

Makambelelo ya masungulo na ku titoloveta swi ta endliwa eka masiku manharhu ya vhiki ro sungula eka Kotara ya 1 (Vhiki ra 1 – Masiku ya 1-3). Ku ta kamberwa vuswikoti na ku languta swiphiko swa ku dyondza leswi vadyondzi va nga na swona. Vuxokoxoko lebyi byi fanele ku tirhisiwa ku tiva migingiriko ya ku dyondzisa na ku dyondza leyi nga ta endliwa.

GIREDI YA 5 KOTARA YA 1

VUSWIK OTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA
<p>VHIKI RA</p> <p>3 – 4</p>	<p>U yingisela na ku angula eka xitshuriwa xa mahungu</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzisi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Migingiriko ya masungulo: ku bvumba ▪ U kombisa na ku hlamusela xivangelo na switandzhaku ▪ U nyika vonelo ra yena hi nkoka wa swa vanhu, mahanyelo na ndhavuko ▪ Vutisa na ku angula eka swivutiso swa nkoka ▪ U humelerisa na ku hlamusela vonelo ra yena a tlhela a seketela ▪ U tirhisa maqhingha ya ku vulavurisana ku vulavula eka ntlawa. 	<p>U hlaya xitshuriwa xa mahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisa ku hlaya: ku bvumba ku suka eka vito ra xitshuriwa, • Kanela hungunkulu na vuxokoxoko bya karhi • Nyika mavonelo hi swifaniso leswi nga hlawuriwa eka xitshuriwa • U tirhisa maqhingha yo hlaya: ku bvumba, vuthala bya mahungu • U tirhisa maqhingha yo hlaya: ku bvumba na ku tirhisa vuthala bya le ka xitshuriwa na mbangu • Tirhisa mepe wa miehleketo ku endla nkomiso • Tirhisa dikixinari ku ndlandlamuxa ntvomarito <p>Hlaya mahungu yo huma eka switshuriwa swa vutihlanganisi xik swihungwana swa selulafoni/ imeyili,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hlamusela hungunkulu ▪ Kombisa swihlawulekiso swa xitshuriwa ▪ Kanela nkongomelo ▪ Tirhisa dikixinari ku kuma tinhlamuselo ta marito mantshwa <p>Ku angula eka switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U rungula xitori kumbe mhakankulu ▪ U humelerisa matitwelo ya yena/ ntlhaveko hi xitshuriwa lexi a xi hlayeke. ▪ Yelanisa na vutomi bya yena 	<p>U tsala xitshuriwa xa mahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U tsala tindzimana tinharhu -mune ▪ U tirhisa vundzeni lebyi faneleke vahlayo na xikongomelo xa xitshuriwa ▪ U humesela mahungu hi ndlela leyi twalaka u veketela vundzeni hi fanelo ▪ U tsala xivulwa xa nhlokomhaka, no katsa mahungu lawa ya faneleke ku tumbuluxa ndzimana leyi khomaneneke ▪ U tirhisa tinxaka ta swivulwa swo hambanahambana ▪ U tirhisa ntvomarito lowu faneleke, mapeletelo na mahikahatelo <p>U tsala swihungwana swa selulafoni/ imeyili</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Langutisa vundzeni lebyi faneleka ▪ Lulamisa mahungu kahle ▪ Trhisa manghenelo xivumbelo faneleke xik: manghenelo, sku na swin'wana na swin'wana <p>Tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U bubutsa mianakanyo hi ku tirhisa mimepe ya miehleketo ▪ U humesa mpfapfarhuto wo sungula ▪ Ku pfuxeta ▪ U hlerisisa ▪ U tsala mpfapfarhuto wo hetelela ▪ U andlala mpfapfarhuto wo hetelela lowu baseke no hlayeka 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: maendli</p> <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa: nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu taka,</p> <p>Nhlamuselo ya rito: vumuhuhato, swivuriso, swivulavulelo, xifananiso</p>

MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1: KU HLAYELA EHENHLA (20 WA TIMARAKA).

SUNGULA NTIRHO LOWU EKA KOTARA YA 1 KUTANI WU TA HETISIWA NA KU RHEKODIWA EKA KOTARA YA 2

GIREDI YA 5 KOTARA YA 1

VUSWIK OTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p>VHIKI RA 5 – 6</p>	<p>U yingisela na ku angula eka atikili ya phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Migingiriko ya masungulo: ku bvumba ▪ U yingiselela ku kuma vuxokoxoko byo karhi ▪ U kuma hungunkulu ▪ Yelanisa leswi a swi yingiseleka na vutomi bya wena ▪ U tirhisa mahungu lama eka xitshuriwa ku angula eka swivutiso ▪ U kanela hi swavanhu, mahanyelo na nkoka wa ndhavuko eka xitshuriwa ▪ U kanela nkumbetelo na xikongomelo xa mutsari 	<p>U hlaya atikili ya phephahungu yo huma eka buku ya mudyondzi kumbe xihlovo xin'wana na xin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ku tilulamisela ku hlaya: bvumba ku suka eka tinhlokomhaka, ku valanga xitshuriwa ▪ Tirhisa manqhinga yo hambanahambana yo hlaya, xik, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mhaka hi ku angarhela na ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma vuxokoxokox byo karhi, ku tirhisa vutivi levyi hundzeke ▪ Kumbetela, u tirhisa vuthala bya mbangu ku kuma nhlamuselo na ku endla mimpimanyeto ▪ U kombisa no hlamusela ku fana na ku hambana ka n'wanchumu ▪ Kanela ntivomarito lowuntshwa lowu humaka eka xitshuriwa ▪ U tirhisa dikixinari 	<p>U tsala atikili ya phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa nhlokomhaka, ntila wa manghenelo, ndzimana yo sungula, a hlamula I mani? I yini? Kwihl? • U hlawula vundzeni lebyi faneleke vahlyi na xikongomelo • U hlanganisa swivulwa swi endla ndzimana leyi khomaneke a tirhisa maviti, mahlanganisi na mahikahatelo lama lulameleke • U tirhisa ntivomarito yo hambana, ntivoririmi leri faneleke, mapeletelo na mahikahatelo <p>Tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U bubutsa mianakanyo hi ku tirhisa mimepe ya miehleketo ▪ U humesa mpfapfarhuto wo sungula ▪ Ku pfuxeta ▪ U hlerisisa ▪ U tsala mpfapfarhuto wo hetelela ▪ U andlala mpfapfarhuto wo hetelela lowu baseke no hlayeka 	<p>Nhlamuselo ya rito: Vundhawu</p> <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa: minkarhi ya maendli</p> <p>xiyimo xa ntirho wa rito: maritofularha</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo : mfungho wa xivutiso, matirhiselelo ya dikixinari, malongoloxelo ya marito</p>
<p align="center">NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 2: XITSALWANA: (20 WA TIMARAKA) - (Wu tsariwa exikarhi ka kotara)</p> <p align="center">- NDZUNGULO / - NHLAMUSELO</p>				

GIREDI YA 5 KOTARA YA 1

VUSWIK OTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA
VHIKI RA 7 – 8	<p>U yingisela na ku angula eka xitori, xik. Xitori xa ntsheketo (swikholwakholwana / wa swa khale) wo huma eka buku yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko ya masungulo: ku bvumba U kombisa mhakankulu, kungu, moya lowu nga kona na swimunhuhato swa xitori xo ka xi nga ri xa ntiyiso Hambanisa exikarhi ka swiendleko swa ntiyiso na swo ka swi ng ri swa ntiyiso U teka xiave eka minkanerisano, a seketela mavonela ya yena U angula hi vukheta eka mianakanyo na ntlawa U nyika xivikontsundzuxo lexi akaka hi kungu, nkongomelo na mbangu 	<p>U hlaya xitori, xik. Xitori xa ntsheketo (swikholwakholwana / wa swa khale) wo huma eka buku yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> U tirhisa maqhinga yo hambanahambana yo hlaya: xik, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mhaka hi ku angarhela na ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma vuxokoxokox byo karhi, ku tirhisa vutivi bya khale U hlamusela hilaha vatsari va tirhisaka hakona ntivomarito na ririmi ku hlamusela mbangu U hlayela ehenhla a ri yexe hi mavulelo ya marito lama lulameke U nyika mavonelo ya yena hi kungu, nkongomelo na mbangu U kanela hi ntivomarito wuntshwa lowu a wu hlayeke eka xitshuriwa U tirhisa dikixinari 	<p>U tsala xitori, xik. Xitori xa ntsheketo (swikholwakholwana / wa swa khale) wo huma eka buku yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> U tirhisa swiharhi ku va swimunhuhatwa U ndlandlamuxa kungu, swimunhuatwa na mbangu U hlawula vundzeni lebyi faneleke vahlayi na xikongomelo U tirhisa ririmi ro ehleketa ngopfungopfu ntivomarito yo hambanahambana U tirhisa swigaririmi xik xisananiso na xigego U hlanganisa swivulwa swi endla ndzimana leyi khomaneke hi ku tirhisa masivi, mahlanganisi na mahikahatelo U tirhisa ntivomarito yo hambana, ntivoririmi leri faneleke, mapeletelo na mahikahatelo <p>Tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> U bubutsa mianakanyo hi ku tirhisa mimepe ya miehleketo U humesa mpfapfarhuto wo sungula Ku pfluxeta U hlerisisa U tsala mpfapfarhuto wo hetelela U andlala mpfapfarhuto wo hetelela lowu baseke no hlayeka 	<p>Mpimo wa ntirho wa rito: swirhanghi, mahlawuri, maengeteri, masivi, mahlanganisi</p> <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa nhlokomhaka, xiendliwa, xitwananisi xa nhlokomhaka</p> <p>Nhlamuselo ya rito: swivuriso, swivulavulelo, xigego</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: matirhiselo ya dikixinari</p>

NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 3: KU ANGULA EKA SWITSHURIWA [Ntsengo wa timaraka: 40]

- Xivutiso xa 1: Xikambelantwisiso xa xitshuriwa xa matsalwa / xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka)
- Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka)
- Xivutiso xa 3: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (15 wa timaraka)

Migingiriko ya ntirho lowu a swi bohi leswaku yi tsariwa hi nkarhi wun'we

GIREDI YA 5 KOTARA YA 1

VUSWIK OTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p>VHIKI RA 9 – 10</p>	<p>U yingisela na ku angula eka xitlhokovetselo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombisa hungunkulu • U hlamusela matitwelo lama thlontlhiwaka hi thoni na ririmi leri tirhisiwaka eka xitlhokovetselo 	<p>U hlaya xitlhokovetselo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ku tilulamisela ku hlaya: bvumba ku suka eka vito ra xitlhokovetselo na swifaniso ▪ U kombisa yelano wa mimpfumawulo na ncino na ku nyika vonelo hi nkucetelo lowu swi nga na wona eka muyingiseri ▪ Kombisa swigaririmi, xik. xifananiso na swigego 	<p>U tsala xitlhokovetselo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U tirhisa mbuyelelo wa switwari na switatisi ▪ U tirhisa ririmi ro gega xik xifananiso na xigego ▪ U tirhisa yelano wa mimpfumawulo <p>Tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U bubutsa mianakanyo hi ku tirhisa mimepe ya miehleketo ▪ U humesa mpfapfarhuto wo sungula ▪ Ku pfluxeta ▪ U hlerisisa ▪ U tsala mpfapfarhuto wo hetelela ▪ U andlala mpfapfarhuto wo hetelela lowu baseke no 	<p>Nhlamuselo ya rito: mbuyelelo wa mimpfumawulo, swifananiso, yelano wa mimpfumawulo, maencisi na ncino, swigego</p>
<p>MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA</p>				
	<p>Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula • Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula leyi landzelelaka swipimelo swa COVID-19 	<p>Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku landzelela magoza • Migingiriko ya ku hlayela ehenhla • Migingiriko ya Xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya Matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembe) 	<p>Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala hi ku landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa switsalwambiko • Xitsalwana • Ku tsala ka vutumbuluxi 	<p>Swiaki na Milawu ya Matirhiselelo ya Ririmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselelo ya Ririmi

GIREDI YA 5 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 1

<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1:</p> <p>Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka).</p> <p>Sungula ntirho lowu eka kotara ya 1 kutani wu ta hetisiwa na ku rhokodiwa eka Kotara ya 2</p>	<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 2:</p> <p>XITSALWANA: (20 WA TIMARAKA)</p> <p align="right">Ndzungulo /</p> <p>Nhlamuselo</p> <p>(Wu tsariwa exikarhi ka kotara)</p>	<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 3:</p> <p>KU ANGULA EKA SWITSHURIWA [Ntsengo wa timaraka: 40]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivutiso xa 1: Xikambelantwisiso xa xitshuriwa xa matsalwa / xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka) • Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) • Xivutiso xa 3: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (15 wa timaraka) <p>Migingiriko ya ntirho lowu a swi bohi leswaku yi tsariwa hi nkarhi wun'we.</p>
---	--	--

GIREDI YA 5 KOTARA YA 2

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p align="center">VHIKIRA 1 - 2</p>	<p>Nyika na ku landzelela swileriso</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku yo hlaya ya vadyondzi, buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Misingiriko ya masungulo: ku bvumba ▪ yingisela na ku nyika vuxokoxoko byo karhi ▪ Tirhisa malongoloxelo lama landzelelanaka ▪ Vutisa na ku angula eka swivutiso swa nkoka ▪ Landzelela swileriso 	<p>U hlaya xitshuriwa xa Swileriso lexi nga na ndzandzelelano wa swileriso</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku yo hlaya ya vadyondzi, buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: ku bvumba ku suka eka vito ra xitshuriwa na swifaniso • U tirhisa maqhinga yo hlaya: ku bvumba, vuthala bya mahungu • Kanela hi swihlawulekiso swa xitshuriwa • Kanela hungunkulu na vuxokoxoko bya karhi • Landzelela swileriso / maendlelo • U kanela hi ntivomarito wuntshwa lowu a wu hlayeke eka xitshuriwa • U tirhisa dikixinari 	<p>U tsala xitshuriwa xa Swileriso xik. ku endla sangweji</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hlawula vundzeni lebyi faneleke na xikongomelo ▪ Tirhisa rirmi leri faneleke na xivumbeko xa xitshuriwa ▪ Tirhisa xivumbeko lexi lulameke ▪ U tirhisa ndzandzelelano lowu faneleke ▪ U tirhisa hlayelo ra ndzeriso ▪ U tirhisa ntivomarito wo hambana, ntivoririmi leri faneleke, mapeletelo na mahikahatelo <p>Tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U bubutsa mianakanyo hi ku tirhisa mimepe ya miehleketo ▪ U humesa mpfapfarhuto wo sungula ▪ Ku pfuxeta ▪ U hlerisisa ▪ U tsala mpfapfarhuto wo hetelela ▪ U andlala mpfapfarhuto wo hetelela lowu baseke no hlayeka 	<p>Mpimo wa ntirho wa rito: maengeteri ya mukhuva, nkarhi, ndhawu, mahlayelo ya maendli, mahlawuri</p> <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa: swivulwan'we, swivulwampfungano</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: hiko, rihlamari, nkomiso wa marito – ku tsala maletere yo sungula ya mavito ya munhu</p>

MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: Ntirho wa 1: KU HLAYELA EHENHLA (20 WA TIMARAKA).
Ntirho lowu wu yisiwa emahlweni ku suka eka Kotara ya 1. Wu ta hetisiwa na ku rhekhodiwa kwala ka Kotara ya 2.

GIREDI YA 5 KOTARA YA 2

VUSWIK OTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA
<p align="center">VHIKI RA 3- 4</p>	<p>U yingisela na ku angula eka xiviko</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yingisela na ku nyika vuxokoxoko byo karhi ▪ Hlamula swivutiso ▪ Kombisa timhakankulu na vuxokoxoko byo karhi ▪ Xopaxopa mahungu ▪ Endla nkomiso ▪ U kanela hungu hi ku tirhisa tafula / chati/girafu 	<p>U hlaya xiviko lexi nga na swovoniwa (xik: matafula/ tichati/ tigrifu/ mimepe)</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku yo hlaya ya vadyondzi, buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: ku bvumba ku suka eka vito, nhlokomhka na swifaniso • Kanela mhakankulu na vuxokoxoko byo karhi • Tirhisa maqhinga yo tala ya ku hlaya • Kanela hungu ra girafu • U nyika mavonelo hi hungu. • U tirhisa mepe wa miehleketo ku endla nkomiso • U kanela hi ntivomarito wuntshwa lowu a wu hlayeke eka xitshuriwa • U tirhisa dikixinari 	<p>U tsala xiviko</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vumba vundzeni lebyi faneleke byo huma eka vulavisisi ▪ U cinca mahungu ku suka eka xivumbeko xin'wana ku ya eka xin'wana ▪ U tirhisa Yini? Rini, I mani? ▪ Xaxameta mahungu hi ndlela leyi faneleke ▪ U tirhisa swigaririmi xik: xifananiso na xigege ▪ U hlanganisa swivulwa swi endla ndzimana leyi khomaneka hi ku tirhisa masivi, mahlanganisi na mahikahatelo ▪ U tirhisa ntivomarito yo hambana, ntivoririmi leri faneleke, mapeletelo na mahikahatelo ▪ U andlala ntirho hi ndlela yo basa a tirhisa xivumbeko xo amukeleleka ku fana na tinhlokomhaka na ntsalangananyo exikarhi ka tindzimana <p>Tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nkunguhato ▪ Mpfapfarhuto ▪ Ku pfuxeta ▪ Ku hlela ▪ U hlerisisa ▪ Ku andlala 	<p>Mpimo wa ntirho wa rito: masivi, mahlanganisi, mahlawuri,</p> <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa: Nkarhi lowu nga hundza lowu ya ka emahlweni, nkarhi lowu taka lowu yisaka emahlweni, riendli ra ngingiriko na riendli ra xitwisiwo, marito yi runguriwa</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: rihlamari, mimfungho ya mintshaho, xivutiso</p>

GIREDI YA 5 KOTARA YA 2

VUSWIK OTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
VHIKI RA 5 - 6	<p>U yingisela na ku angula eka xithhokovetselo</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Migingiriko ya masungulo: ku bvumba ▪ U hlamusela matitwelo lama thlontlhiwaka hi thoni na ririmi leri tirhisiwaka eka xithhokovetselo ▪ U tsakela no angula eka nkucetelo wa mpfumawulo lowu tisaka hi xithhokovetselo ▪ Kanela hungukulu ▪ U yelanisa na ntokoto wa yena. ▪ U kombisa matitwelo ya yena lama ya tisiwaka hi xithhokovetselo ▪ U kanela thoni na matirhisele ya ririmi na nkucetelo lowu swi nga na wona eka muyingiseri ku katsa na leswi ririmi ri tirhisiwaka xiswona ku vanga xiyimo kumbe moya. 	<p>U hlaya xithhokovetselo</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ku tilulamisela ku hlaya: bvumba ku suka eka vito ra xithhokovetselo na swifaniso ▪ Tirhisa maqhingana yo tala ya ku hlaya na ku bvumba ▪ Kanela micino na mimpfumawulo ya marito lama kumeka eka xithhokovetselo ▪ U nyika matitwelo na mavonelo ya yena ▪ U yelananisa na vutomi bya wena ▪ Tirhisa dikixinari ku tumbuluxa ntivomarito 	<p>U tsala xithhokovetselo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U tirhisa ririmi ro hlamuselo ▪ U tirhisa mbuyelelo wa mimpfumawulo (mipfumawulo switatisi na ya switwari) xigego na xifananisi ▪ U humelerisa mpapfarhuto wo sungula, a tekela enhlokweni mhakankulu ▪ U komba ku twisisa xitayili na matirhisele lamanene ya ririmi ▪ U ehleketa na ku pima nkoka wo tsala na ntirho wa vutumbuluxi ▪ U tirhisa milawu ya mahikahatelo leyi fanelaka 	<p>Mpimo wa ntirho wa rito: mavitantlawa, mavitaswiankanyiwa, riencisi</p> <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa nkarhi wa sweswi lowu yaka emahlweni</p> <p>Nhlamuselo ya rito: mbuyelelo wa mimpfumawulo ya switatisi na switwari, vumunhuhati, ncino, ku yelana ka mimpfumawulo, xifananiso, xigego</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: ku avanyisa rito, ku tirhisa dikixinari, mimfungho yo tshaha</p>

NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 4:
XITSHURIWA XA XITSALWAMBIKO: (2 swo koma kumbe 1 xo leha: 10 WA TIMARAKA)
Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xo lawuriwa

GIREDI YA 5 KOTARA YA 2

VUSWIK OTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p align="center">VHIKI RA 7 - 8</p>	<p>U yingisela na ku angula eka xitori, xik. Xitori xa ntsheketo (swikhohwakhohwana / wa swa khale) wo huma eka buku yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Migingiriko ya masungulo: ku bvumba ▪ U kombisa mhakankulu, kungu, moya lowu nga kona na swimunhuhato swa xitori xo ka xi nga ri xa ntiyiso ▪ Hambanisa exikarhi ka swiendleko swa ntiyiso na swo ka swi ng ri swa ntiyiso ▪ U teka xiave eka minkanerisano, a seketela mavonela ya yena ▪ U angula hi vukheta eka mianakanyo na ntlawa ▪ U nyika xivikontsundzuxo lexi akaka hi kungu, nkongomelo na mbangu 	<p>U hlaya xitori, xik. Xitori xa ntsheketo (swikhohwakhohwana / wa swa khale) wo huma eka buku yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U tirhisa maqhinga yo hambanahambana yo hlaya: xik, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mhaka hi ku angarhela na ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma vuxokoxokox byo karhi, ku tirhisa vutivi bya khale ▪ U hlamusela hilaha vatsari va tirhisaka hakona ntivomarito na ririmi ku hlamusela mbangu ▪ U hlayela ehenhla a ri yexe hi mavulelo ya marito lama lulameke ▪ U nyika mavonelo ya yena hi kungu, nkongomelo na mbangu ▪ U kanela hi ntivomarito wuntshwa lowu a wu hlayeke eka xitshuriwa ▪ U tirhisa dikixinari 	<p>U tsala xitori, xik. Xitori xa ntsheketo (swikhohwakhohwana / wa swa khale) wo huma eka buku yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U tirhisa swiharhi ku va swimunhuhatawa ▪ U ndlandlamuxa kungu, swimunhuhatawa na mbangu ▪ U hlawula vundzeni lebyi faneleke vahlayi na xikongomelo ▪ U tirhisa ririmi ro ehleketa ngopfungopfu ntivomarito yo hambanahambana ▪ U tirhisa swigaririmi xik xisananiso na xigego ▪ U hlanganisa swivulwa swi endla ndzimana leyi khomaneke hi ku tirhisa masivi, mahlanganisi na mahikahatelo ▪ U tirhisa ntivomarito yo hambana, ntivoririmi leri faneleke, mapeletelo na mahikahatelo <p>U tsala tinhlamuselo ta swimunhuhatawa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U hlawula vundzeni lebyi faneleke ▪ U tshama eka nhlokomhaka ▪ U tirhisa ntivomarito lowu hlamuselaka, xik. Mahlawuri ▪ U tirhisa ririmi ro gega, xik. Swifananiso na swigego 	<p>Mpimo wa ntirho wa rito: maendli, vun'we na vunyingi swirhangi swa mintlawa, mahlawuri</p> <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa: xiendliwa, xivutiso, marito ya muvulavuri na marito yo runguriwa</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Mimfungho ya mintshaho</p>

GIREDI YA 5 KOTARA YA 2				
VUSWI KOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
VHIKI RA 9 - 10	XIKAMBELWANA LEXI LAWURIWAKA: NTIRHO WA 5: KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (40 WA TIMARAKA)			
	<ul style="list-style-type: none"> • Xivutiso xa 1: Xikambelantwisiso xa Xitshuriwa xa matsalwa/ xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka) • Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa Swovoniwa (10 wa timaraka) • Xivutiso xa 3: Nkomiso (5 wa timaraka) • Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi eka mbangu (10 wa timaraka) 			
MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA				
	Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula • Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula leyi landzelelaka swipimelo swa COVID-19 	Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku landzelela magoza • Migingiriko ya ku hlayela ehenhla • Migingiriko ya Xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya Matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembe) 	Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala hi ku landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa switsalwambiko • Xitsalwana • Ku tsala ka vutumbuluxi 	Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi

GIREDI YA 5 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 2		
<p>MAKAMBELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1: KU HLAYELA EHENHLA (20 WA TIMARAKA).</p> <p>Ntirho lowu wu yisiwa emahlweni ku suka eka Kotara ya 1. Wu ta hetisiwa na ku rhekhodiwa kwala ka Kotara ya 2.</p>	<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 4:</p> <p>XITSHURIWA XA XITSALWAMBIKO: (2 swo koma kumbe 1 xo leha: 10 WA TIMARAKA)</p> <p>Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xo lawuriwa</p>	<p>XIKAMBELWANA LEXI LAWURIWAKA: NTIRHO WA 5: KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (40 WA TIMARAKA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivutiso xa 1: Xikambelantwisiso xa Xitshuriwa xa matsalwa/ xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka) • Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa Swovoniwa (10 wa timaraka) • Xivutiso xa 3: Nkomiso (5 wa timaraka) • Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi eka mbangu (10 wa timaraka)

GIREDI YA 5 KOTARA YA 3

VUSWIK OTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p align="center">VHIKI RA 1 - 2</p>	<p>U yingisela na ku angula eka novhele</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Migingiriko ya masungulo: ku bvumba ▪ U yingsela ndzimana yintsingo yo huma eka novhele <p>U hlamusela swiendleko</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kanela mhakankulu, u nyika na vuxokoxoko byo karhi ▪ U hlamusela swiendleko hi ndlela leyinene na ndzandzelano ▪ Humesa matitwelo mayelena na swiendleko ▪ Yelanisa leswi a swi yingiseleka na vutomi bya yena ▪ U nyika vonelo ra yena hi nkoka wa swavanhu, mahanyelo na ndhavuko eka switshuriwa swo hambanahambana 	<p>U hlaya novhele</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ku tilulamisela ku hlaya: Bvumba ku suka ka nhlokomhaka, nhlokomhaka ya ndzimana na swifaniso ▪ Kombisa no hlamusela hungunkulu ▪ Kanela swimunhuhatwa ▪ U kombisa no kanela matitwelo lawa humesiweke ▪ U yelanisa swiendleko na swimunhahatwa na vutomi bya yena ▪ Tirhisa maqhingana yo tala ya ku hlaya ▪ Kanela xivumbeko, matirhiselelo ya ririmi, xikongomelo na vahlayi ▪ Pimananisa tibuku kumbe switshuriwa leswi u swi hlayeke, ntsalwawutomi (tibayogirafu)/ tidayari na switori ▪ Tirhisa dikixinari ku ndlandlamuxa ntivomarito 	<p>U tsala nhluto wa buku</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U tirhisa rimba ▪ Ku tilulamisela ku tsala: U yingisela ku hlayiwa ka mintshaho yo huma eka novhele ▪ Hlawula vundzeni lebyi faneleke xikongomelo ▪ U tirhisa ririmi leri faneleke, mapeletelo na mahikahatelo ▪ Tirhisa xivumbelo lexi lulemeke ▪ Lulamisa vundzeni hi ndlela leyi faneleke ▪ Tirhisa ntivoririmi lowu faneleke, mapeletelo na mahikahatelo ▪ U tirhisa dikixinari ku kamba mapeletelo na ku ndlandlamuxa ntivomarito 	<p>Mpimo wa ntirho wa rito: risivi, risivinene, maengeteri, mahlanganisi, riencisi</p> <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa: nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu nga hundza</p> <p>Nhlamuselo ya marito: swigego, swivuriso, swivulavulelo</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: hiko, hefemulo matirhiselelo ya dikixinari, mapeletelo</p>

<p style="text-align: center;">VHIKI RA 3-4</p>	<p>U yingisela na ku angula eka ntlangu</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Migingiriko ya masungulo: ku bvumba u suka eka nhlokomhaka/ swifaniso ▪ U rungula swivono swa ntlangu hi ndzandzelelano ▪ U kombisa no kanela mhakankulu, kungu, moya, mbangu na swimunhuhatwa ▪ U yingisela ku kuma vuxokoxoko byo karhi ▪ U tirhisa vuxokoxoko hi nkhaqato ▪ U humesa miehleketo ya yena ya matitwelo ▪ U tirhisa xivumbeko lexi lulameke xa ririmi 	<p>U hlaya ntlangu</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U tirhisa maqhinga yo hlaya: hlaya hi ku hatlisa ku kuma voxokoxoko byo karhi, a hlaya hi ku hatlisa ku kuma mhaka hi ku angarhela, a tirhisa vutivi bya khale kumbe vuthala eka xitshuriwa, a endla nkumbetelo ▪ U hlamusela ndlela leyi vatsari va tirhisaka ntivomarito na ririmi ha kona ku humesela kungu, mbangu, swimunhuhatwa ▪ U hlamusela nkucetelo wa marito na mianakanyo ▪ U kombisa xivangelo na switandzhaku eka switshuriwa swa nomo na swo tsariwa na ku hlamusela vuxaka bya swona ▪ U hlayela ehenhla, a cinca rivilo hilaha swi faneleke 	<p>U tsala ntlangu / n'wangulano</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U vumba swimunhuhatwa ▪ U hlamusela mbangu ▪ U tumbuluxa kungu ▪ U tirhisa xivumbeko lexi faneleke ▪ U tumbuluxa thoni kumbe xiyimo xa ku titwa ka munhu hi nkarhi wolowo ▪ U kunguhata xitshuriwa, a xi pfapfarhuta no xi hlerisisa ▪ Tsala swivulwa a tirhisa marito yo tshaha xivulavuri na marito yo rungula leswi vuriweke ▪ U tumbuluxa mpfapfarhuto wo sungula lowu nga na tmhakankulu na tindzimana to seketela leti u tumbuluxiweke kahle ▪ U tirhisa xitwananisi xa nhlokomhaka ▪ U tirhisa ntivoririmi lowu faneleke mapeletelo na mahikahatelo 	<p>Mpimo wa ntirho wa rito: maendli</p> <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa: swivulwa, swivutiso, ndzeriso, swivulwan'we, swivulwankatsano, marito ya muvulavuri na marito yo runguriwa</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Xitikaneti</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: swirhatana swa mintshaho, hikwana, maletere lamakulu</p>
--	--	--	---	---

GIREDI YA 5 KOTARA YA 3				
VUSWIK OTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
VHIKI RA 5-6	<p>U yingisela na ku va na xiave eka nkanerisano wa le tllasini hi phurhojeke leyi kongomisaka eka matsalwa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U yingisela mahungu ya phurojeke ▪ U xixima vadyondzi van'wana hi ku va yingisela ▪ U hlohlotela ntlawa ku seketelana na vadyondzi lavan'wana ▪ U nga ha tirhisa ririmi leri va nga ta ri twisisa ▪ U vutisa swivutiso ▪ U humesa miehleketo ya wena na mavonelo ▪ Tihisa rimba ku hlamusela mavonelo /miehleketo/ minkunguhato: <ul style="list-style-type: none"> ○ Timhakankulu na miehleketo yo seketela ○ Vulavisisi byi fanele ku endliwa 	<p>U hlaya xitori</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ku tilulamisela ku hlaya: bvumba ku suka eka nhlokomhaka ▪ U tirhisa maqhinga yo hlaya: hlaya hi ku hatlisa ku kuma voxokoxoko byo karhi, a hlaya hi ku hatlisa ku kuma mhaka hi ku angarhela, a tirhisa vutivi bya khale kumbe vuthala eka xitshuriwa, a endla nkumbetelo ▪ Kanela timhakankulu, swimunhuhata na kungu ▪ U hlamusela ndlela leyi vvatsari va tirhisaka ntivomarito na ririmi hakona ku humesela kungu, mbangu, swimunhuhata ▪ U hlayela ehenhla, a cinca rivilo hilaha swi faneleke ▪ Nyika mavonelo hi kungu, nkongomelo na mbangu ▪ Nyika swivangelo swa swiendlo swa swimunhuhata 	<p>Tsala xitori (xa nhlamuselo /ndzungulo)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U tumbuluxa kungu, swimunhuhatwana mbangu ▪ U hlawula vundzeni lebyi fanelekevahlayi na xikongomelo xa xitshuriwa ▪ U tirhisa ririmi hi ku ehleketa, ngopfungpfu eka ntivomarito wo hambanahambana ▪ U hlanganisa swivulwa swi endla ndzimana leyi khomaneke hi ku tirhisa masivi, mahlanganisi na mahikahatelo lamanene ▪ U humesa mpfapfarhuto wo sungula hi ku twisisa mhakankulu na ririmi na milawu leyi faneleke <p>U tsala tinhlamuselo ta swimunhuhata</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U hlawula vundzeni lebyi faneleke ▪ U tshama eka nhlokomhaka ▪ U tirhisa ntivomarito lowu hlamuselaka, xik. Mahlawuri ▪ U tirhisa ririmi ro gega, xik. Swifananiso na swigego ▪ U kunguhata, pfapfarhuta kutani u hlerisisa u tsala xitsariwa xo hetelela. 	<p>Mpimo wa ntirho wa rito: maendli, risivinene, maengeteri, mahlanganisi, tinxaka ta maviti</p> <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa: swivulwa swa switatimene, swivutiso na swa ndzeriso, marito ya muvulavuri na marito yo runguriwa</p> <p>Nhlamuselo ya marito: swigego, swifananiso, swivulavulelo, swivuriso, homonimi</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: hikwana, swirhatana swo pfula na swo pfala, maletere lamakulu</p>

GIREDI YA 5 KOTARA YA 3				
VUSWIK OTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	VHIKI RA 7: PHUROJEKE: (yi kongomisiwe eka RIN'WE ra matsalwa lama dyondziweke: swithokovetselo / swirungulwana / ntlangu) Nkunguhato/ ku lulamisela/ ndzavisiso / vuandlari bya swanomo na ku tsala ka vutumbuluxi ka phurojeke			
VHIKI RA 7-8	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6: KU TSALA KA VUTUMBULUXI: PHUROJEKE (40 WA TIMARAKA) Goza ra 1: Ndzavisiso (vadyondzi va endla ndzavisiso hi phurojeke) 10 wa timaraka Vhiki ra 4 – 5 Goza ra 2: Ku tsala (vadyondzi va tsala phurojeke): 30 wa timaraka Ku tsala hi ku landzelela magoza <ul style="list-style-type: none"> • ku kunguhata/ ku lulamisela ku tsala phurojeke • ku pfapfarhuta • ku pfuxeta • ku hlela • ku hlerisisa • ku andlala Vhiki ra 6	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7: KU TSALA KA VUTUMBULUXI Goza ra 3: Vuandlalo bya swanomo (vadyondzi va andlala phurojeke – swanomo): 20 wa timaraka Vuandlalo bya swanomo <ul style="list-style-type: none"> • Tirhisa xivumbeko lexi faneleke: manghenelo, miri na mahetelelo • Hlamusela hungunkulu na ku seketela vuxokoxoko • Kombisa vumbhoni bya ndzavisiso • Tirhisa swikowelo swa miri ku humesela vuswikoti Xik: ku languta vayingiseri, ku tlakusa no yisa rito ehansi • U va na xiave eka mbhurisano • Nyika xivikontsundzuxo lexi akaka / twisisekaka • Tshama emhakeni • Kombisa ku xixima timfanelo na matitwelo ya van'wana Sungula ntirho wa swanomo eka Kotara ya 3 kutani u wu hetisa na ku rhekhoda eka Kotara ya 4		
GIREDI YA 5 KOTARA YA 3				

VUSWIK OTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p style="text-align: center;">VHIKI RA 9 - 10</p>	<p>U yingisela na ku kanela xiviko xa ta maxelo</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Migingiriko ya masungulo: ku bvumba ▪ U yingisela ku kuma vuxokokoxoko byo karhi ▪ U kanela hi ku pfuna ka mahungu ▪ U hlanganisa mahungu na vutomi bya yena ▪ U kanela leswi nga endleka swona eka vanhu ▪ Pimanisa swiyimo eka tindhawu to hambana leti a tsakelaka ku ti fikelela no kombisa swivangelo swa tsakisa ▪ U teka xiave eka minkanerisano, seketela vonelo ra yena ▪ U kombisa swihlawulekiso swa swiviko swa ta maxelo: rhijisitara na muxaka wa ririmi leri tirhisiwaka ▪ U tirhisa maqhinga yo vulavurisana ku vulavula kahle eka ntlawa. 	<p>U hlaya xiviko xa maxelo xo huma eka phephahungu, buku ya modyondzi kumbe FSM na switirhisiwa swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ku tilulamisela ku hlaya: Bvumba ku suka ka nhlokomhaka, nhlokomhaka ya ndzimana na swifaniso ▪ Tirhisa maqhinga yo tala ya ku hlaya ▪ U kombisa na ku hambana na ku fana ▪ U tirhisa maqhinga yo hambanahambana yo hlaya: xik, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mhaka hi ku angarhela na ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma vuxokokoxox byo karhi ▪ U kombisa leswi xitshuriwa xi nga lulamisiwa xiswona ▪ U hlaya xitshuriwa xa mahungu lexi nga na swo voniwa, xik mepe ▪ Hlamusela swovoniwa ▪ Tirhisa mepe wa miehleketo / tinotsi ku komisa mahungu 	<p>U hlaya xiviko xa maxelo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U hlanganisa swivulwa swi endla ndzimana leyi khomaneke hi ku tirhisa masivi, mahlanganisi na mahikahatelo lamanene ▪ U andlala mahungu hi ku tirhisa mepe, girafu na dayagiramu <p>Tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na • Ku andlala 	<p>Mpimo wa ntirho wa rito:</p> <p>maendli, maviti, maengeteri, mabumabumeri, mahlanganisi, mavitaswianakanyiwa</p> <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa: swivulwan'we, swivulwankatsamo, nkarhi lowu taka</p> <p>Nhlamuselo ya marito; mavizweni, maritofularha, tihomonimi, pholisemi, vamavizweni, maritofularha</p>

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA			
<p>Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula • Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula leyi landzelelaka swipimelo swa COVID-19 	<p>Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku landzelela magoza • Migingiriko ya ku hlayela ehenhla • Migingiriko ya Xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya Matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembe) 	<p>Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala hi ku landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa switsalwambiko • Xitsalwana • Ku tsala ka vutumbuluxi 	<p>Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi
GIREDI YA 5 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 3			
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6: KU TSALA KA VUTUMBULUXI: PHUROJEKE (40 WA TIMARAKA)</p> <p>(yi kongomisiwe eka RIN'WE ra matsalwa lama dyondziweke: switlhokovetselo / swirungulwana / ntlangu)</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7: Swanomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vuandlari bya swanomo (20 wa timaraka) <p>Lemuka: Ku fanele ku tirhisiwa matsalwa yo hambanahambana eka tigiredi to hambanahambana</p> <p>Sungula ntirho wa swanomo eka Kotara ya 3 kutani u wu hetisa na ku rhekhoda eka Kotara ya 4</p>		

GIREDI YA 5 KOTARA YA 4

VUSWIK OTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p align="center">VHIKI RA 1 - 2</p>	<p>U yingisela na ku kanela xinavetiso</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM na switirhisiwa swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: ku bvumba • U yingisela ku kuma vuxokoxoko byo karhi • U yingisela ku kuma vuxokoxoko byo karhi • U humesa miehleketo ya yena na mavonelo • U kombisa mongo • U kanela hi ku vuyerisa ka xinavetiso • U hlamusela mianakanyo na matitwelo hi ndlela ya vuanakanyi • U angula hi vukheta eka miehleketo na swipimanyeto • U nyika xivikontsundzuxo • U avelana miehleketo na van'wana na ku nyika mavonelo eka tinhlokomhaka to ka ti nga tolovelekangi 	<p>U hlaya xinavetiso xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe eka FSM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: U tirhisa maqhingha yo hambanahambana yo hlaya: xik, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mhaka hi ku angarhela na ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma vuxokoxokox byo karhi • U languta na ku nyika mavonelo hi tithekiniki leti tirhisiweke eka switshuriwa swa swovoniwa: muhlovo, maletere, vuandlalo 	<p>U tsala xinavetiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humesa mhakankulu yi va erivaleni na hi mfanelo • Tirhisa swovoniwa leswi faneleke na vuandllo lebyi faneleke xikongomelo • Tirhisa ntivomarito wo hambanahambana, ntivoririmi lowu faneleke, mapeletelo na mahikahatelo • Tirhisa ririmi ku humelerisa vutumbuluxi na miehleketo ya yena. • Tsala hi ku landzelela magoza • Ku kunguhata • Ku pfapfharhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na • Ku andlala 	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>Vunyingi, ntsongahato, maengeteri</p> <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa: swivulwanahosi, xitwananisi xa nhlokomhaka</p> <p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa: nkomiso wa marito, swiangi</p>

MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7: Swanomo

- **Vuandlari bya swanomo (20 wa timaraka)**
Ntirho lowu wu yisiwa emahlweni ku suka eka Kotara ya 3. Wu ta hetisiwa na ku rhekhodiwa eka Kotara ya 4.

GIREDI YA 5 KOTARA YA 4

VUSWIK OTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p align="center">VHIKI RA 3 - 4</p>	<p>Ku yingisela na ku angula eka xiviko xik: mahungu, timhaka leti humelelaka ka minkarhi ya sweswi</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: ku bvumba • Kombisa timhakankulu na vuxokoxoko byo karhi • Yelanisa na leswi humeleleke evuton'wini bya yena • U humelerisa na ku hlamusela vonelo ra yena a tlhela a seketela • Vutisa na ku angula eka swivutiso swa nkoka • U hlamusela mianakanyo na matitwelo hi ndlela ya vuanakanyi • U kanela xivumbeko, swihlawulekiso, matirhisele ya ririmi na xivumbeko xa xitshuriwa 	<p>U hlaya xitshuriwa xa mahungu lexi nga na swovoniwa (xik: swifaniso/tidayagiramumimepe)</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: ku bvumba ku suka eka vito, nhlokomhka na swifaniso • Kanela mhakankulu na vuxokoxoko byo karhi • Hlamusela mahungu ya swidirowiwa • Tirhisa maqhingana yo tala ya ku hlaya • U nyikana miehleketo na van'wana no nyika mavonelo ya yena hi ku tirhisa nkumbetelo • U nyika vonelo ra yena na ku ri seketela hi swivangelo • U vutisa swivutiso swa nkoka leswi ng ariki na tinhlamulo ta le rivaleni. • U ehleketa kahle loko a hlamula swivutiso swo tlhontlha miehleketo. • U tirhisa mepe wa miehleketo/ tinotsi ku komisa mahungu • U tirhisa dikixinari ku ndlandlamuxa ntvomarito (Swi fanele ku vuyeleriwa eka nghingiriko wun'wana na wun'wana) 	<p>U tsala xiviko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirhisa rimba ku tsala xiviko • Xaxameta mahungu hi ndlela leyi • faneleke • Tirhisa ntvoririmi, mapeletelo na mahikahatelo • Andlala ntirho hi ndlela leyi baseke hi ku tihisa xivumbeko lexinene ku fana na tinhlokomhaka, ntsalanganyo exikarhi ka tindzimana <p>Tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na • Ku andlala 	<p>Mpimo wa ntirho wa xivulwa: mahlanganisi, mahlayelo ya riendli</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: xivulwana xa riviti, xivulwahava,</p> <p>Nhlamuselo ya marito; mavizweni, maritofularha, tihomonimi, pholisemi</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Ku avanyisa marito, matirhisele ya dikixinari, maletere lamakulu</p>

GIREDI YA 5 KOTARA YA 4

VUSWIK OTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
WEEK 5 - 6	<p>U yingisela na ku angula eka xitshuriwa xa mahungu</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzisi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Migingiriko ya masungulo: ku bvumba ▪ U kombisa na ku hlamusela xivangelo na switandzhaku ▪ U nyika vonelo ra yena hi nkoka wa swa vanhu, mahanyelo na ndhavuko ▪ Vutisa na ku angula eka swivutiso swa nkoka ▪ U humelerisa na ku hlamusela vonelo ra yena a tlhela a seketela ▪ U tirhisa maqhinga ya ku vulavurisana ku vulavula eka ntlawa. 	<p>U hlaya xitshuriwa xa mahungu lexi ngana swovoniwa</p> <p>(xik: swifaniso/idayagiramumimepe)</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa maqhinga yo tala yo hlaya ku kombisa mhakankulu na timhaka to seketela • U komisa mahungu • U hlamusela swovoniwa • U tirhisa vutivi bya khale kumbe vuthala bya xitshuriwa ku kuma nhlamuselo • Endla nkumbetelo • Tsala mahungu ku suka eka swovoniwa ku ya eka ndzungulo 	<p>U tsala xitshuriwa xa mahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U tsala tindzimana tinharhu -mune ▪ U tirhisa vundzeni lebyi faneleke vahlayo na xikongomelo xa xitshuriwa ▪ U humesela mahungu hi ndlela leyi twalaka u veketela vundzeni hi fanelo ▪ U tsala xivulwa xa nhlokomhaka, no katsa mahungu lawa ya faneleke ku tumbuluxa ndzimana leyi khomaneneke ▪ U tirhisa tinxaka ta swivulwa swo hambanahambana ▪ U tirhisa ntivomarito lowu faneleke, mapeletelo na mahikahatelo <p>Tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfharhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na • Ku andlala 	<p>Mpimo wa ntirho wa rito:</p> <p>marhavi ya maendli, mabumabumeri</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Nandzulo, xivumbeko xa xivutiso</p> <p>Nhlamuselo ya marito:</p> <p>swigego, swifananisi, swivuriso, swivulavulelo</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo:</p> <p>Ku avanyisa marito, matirhisele ya dikixinari, maletere lamakulu</p>
<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 8:</p> <p>XITSHURIWA XA XITSALWAMBIKO: (2 swo koma kumbe 1 xo leha: 10 WA TIMARAKA)</p> <p>Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xo lawuriwa</p>				

GIREDI YA 5 KOTARA YA 4				
VUSWIK OTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
VHIKI RA 7 - 8	-	Mpfuxeto	-	Mpfuxeto
VHIKI RA 9- 10	XIKAMBELWANA LEXI LAWURIWAKA: NTIRHO WA 9: KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (40 WA TIMARAKA) <ul style="list-style-type: none"> • Xivutiso xa 1: Xikambelantwisiso xa Xitshuriwa xa matsalwa/ xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka) • Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa Swovoniwa (10 wa timaraka) • Xivutiso xa 3: Nkomiso (5 wa timaraka) • Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (10 wa timaraka) 			
MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA				
	Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula • Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula leyi landzelelaka swipimelo swa COVID-19 	Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku landzelela magoza • Migingiriko ya ku hlayela ehenhla • Migingiriko ya Xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya Matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembe) 	Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala hi ku landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa switsalwambiko • Xitsalwana • Ku tsala ka vutumbuluxi 	Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi
GIREDI YA 5 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 4				

	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7: Swanomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vuandlari bya swanomo (20 wa timaraka) <p>Ntirho lowu wu yisiwa emahlweni ku suka eka Kotara ya 3. Wu ta hetisiwa na ku rhekhodiwa eka Kotara ya 4.</p>	<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 8:</p> <p>XITSHURIWA XA XITSALWAMBIKO: (2 swo koma kumbe 1 xo leha: 10 WA TIMARAKA)</p> <p>Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xo lawuriwa</p>	<p>XIKAMBELWANA LEXI LAWURIWAKA: NTIRHO WA 9: KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (40 WA TIMARAKA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivutiso xa 1: Xikambelantwisiso xa Xitshuriwa xa matsalwa/ xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka) • Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa Swovoniwa (10 wa timaraka) • Xivutiso xa 3: Nkomiso (5 wa timaraka) • Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (10 wa timaraka)
--	---	---	--